

# Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Sesotho

February 2022 Edition 1

## Hats off to the Class of 2021

**D**espite the challenges faced by the matric class of 2021 due to the Coronavirus Disease (COVID-19), they achieved a pass rate of 76.4%, earning the praise of President Cyril Ramaphosa.

This is an improvement of 0.2% from the pass rate of 76.2% achieved by the class of 2020.

Announcing the results of the National Senior Certificate (NSC) exam results recently, Basic Education Minister Angie Motshekga said 537 687 candidates passed the 2021 NSC exams.

"The number of candidates qualifying for admission to Bachelor studies at universities, is 256 031 – an improvement of 21.4% from 2020. This represents 36.4% of the total number of candidates who wrote the 2021 NSC exams," the Minister



■ The Matric Class of 2021 was applauded on their success with the overall pass rate at 76.4%.

added.

The number of candidates who achieved Diploma passes stood at 177 572, while 103 859 candidates

achieved Higher Certificate passes.

"We must state that KwaZulu-Natal and Gauteng contributed the most Bache-

lor passes in the combined Bachelor passes of 117 704, which is equivalent to 46.0% of the overall Bachelor passes nationally.

"It is important to note that a total of 433 603 candidates – equivalent to 61.6% who achieved Bachelor and Diploma passes, are now eligible for studies at Higher Education Institutions. The 103 859 candidates – equivalent to 14.7% - who obtained Higher Certificate passes, may register at TVET and other skills training institutions," the Minister added.

She applauded the Class of 2021 for their achievement, saying they were most impacted by the COVID-19 pandemic after enduring two years of harsh exposure to the virus and disruptions.

Minister Motshekga said that for the past 10 years, the NSC pass rates have consistently increased, from 60% in 2009, to above 70% in recent years.

President Ramaphosa also congratulated the Class of 2021 on their success.

"We applaud the multiple successes and improvements recorded by learners during the second year of challenges presented by COVID-19.

"Equally commendable is the support given to learners by educators and parents who made sacrifices of their own and placed the interests of learners ahead of their own concerns," he said.

**SAnews.gov.za**



**Free training and services for businesses**

Page 6



**New shelters to support GBV survivors**

Page 5



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Website: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za)

Email: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za)

[www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za)

Tel: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083

**FREE COPY NOT FOR SALE**



"JWALE KE NAKO YA HORE BOHLE RE SEBETSENG MMOHO, TLOTLONG YA NELSON MANDELA, HO AHA AFORIKA BORWA E NTJHA, E BETERE BAKENG SA BOHLE."

MOPRESIDENTE CYRIL RAMAPHOSA

#SendMe

RE O AHELA BOKAMOSO BO BETERE  
RE ITHUTA HO TSWA HO MADIBA



# Ho sebetsa mmoho bakeng sa ho hodisa demokerasi



**H**a Afrika Borwa e ne e kena selemong se setjha, re ile ra teana le le diketsahalo tse pedi tse hlokolosi tse re hopoditseng, ka ditsela tse fapaneng, hore ke eng se re kopanyang re le batho.

Ka letsatsi la pele la selemo sa 2022, setjhaba se ile sa bokana ka moya o le mong bakeng sa ho dumedisana Moarekabishopo Desmond Tutu St George's Cathedral ho la Motse Kapa.

E ne e le motsotso wa tsharello e kgolo ha re ne re hopola bophelo le nyehelo ya morati wa naha eo, ka ditsela tse ngata, e neng e le mosupatsela wa boitshwaro wa setjhaba sa rona.

Hona moo, lepato la hae e ne e le keteko ya dintle tseo a neng a di phelela. E ne e le keteko ya bonngwe bo matla le ho fapana ha batho ba bo rona, le kgopotso ya boitelo bo entsweng ke batho ba bangata bakeng sa ho fihlella demokerasi ya rona.

Ka letsatsi la bobedi la selemo sa 2022, naha e ile ya

boha ka ho hlollwa ha mollo o moholo o ne o aparetse Palamente ya rona, e leng feela dimithara tse lekgolo ho tloha moo re neng re bokane teng letsatsi pele ho moo bakeng sa ho bontsha tlhompho ya ho qetela ho Moarekabishopo Tutu.

Re phuthulohile kaha ha ho ba le tahlelo ya bophelo le hore ha ho motho ya ileng a lemala mollong oo. Re leboha haholo ditimamollo tse ileng tsa lwantsha mollo mme qetellong tsa o tima ka ho phethahala.

Dipatlisiso tsa sesosa sa mollo hajwale di motjheng.

Re lokela ho netefatsa hore dipatlisiso tse tse tebileng mme di tla phethelwa ntle le tshenyoyano. Naha e lokela ho tseba ho re na ho etsahetseng.

Ho ntse ho etswa ditlhophisano tsa ho netefatsa hore mosebetsi wa Palamente o ka tswella le haeba meaho eo e sa tlo kgona ho sebediswa.

Ho bohlokwa hore Palamente e tswelle ho shebana le ho tswellisa melao e tla fetola setjhaba le ho tswella

ka bodisa le ho netefatsa boikarabelo ha mmuso o ntse o sebeletsa ho kenya tshebetsong thomo e tswang setjhabeng.

Ntle le ho bapa ha St George's Cathedral le Palamente, se kopanyang diketsahalo tse pedi tse naha e nngwe le e nngwe ya tsona e re hopotsa se re kopanyang mmoho re le maAfrika Borwa: demokerasi ya rona.

Re llela Desmond Tutu hobane e ne e le ntate wa semoya wa demokerasi ya rona. Re utlwile bohloko ke tshenyoyano ya meaho ya rona ya Palamente hobane ke bodulo ba demokerasi ya rona. Ke sebaka moo Molaotheo wa rona wa demokerasi o ileng wa amohelwa teng dilemong tse ka fetang tse 25 tse fetileng, le moo makgolo a melao ya diphethoho e fetisitsweng teng.

Re ka nna ra se lemohe sena hangata, empa mollo o bileng Palamenteng o bontsha haholo kamoo maAfrika Borwa a boulelang ka demokerasi ya ona. Ke kgopotso hape ya kamoo ho

leng bohlokwa hore re sebeletsa le ho matlafatsa le ho sireletsa demokerasi eno.

Leha meaho ya Palamente e sentswe hoo e kekeng ya sebediswa, setheo seo e leng Palamente se tswella ka mosebetsi wa sona wa tshebeletso ya setjhaba. Sena ke kgopotso ya bohlokwa ya hore ditheo tsa rona tsa demokerasi ha di hlalose ke meaho, empa di hlalose ke mosebetsi oo di o etsang le tshepo eo batho ba nang le yona ho tsona.

Sena ke nnete ka ditheo tsohle tsa demokerasi ya rona.

Jwalo feela kaha mollo o bileng Palamenteng o ile wa qetella o tinnngwe, Motlatsi wa Moahlodi e Moholo ya Tshwereng Mokobobo Raymond Zondo o nehelane ka karolo ya pele ya tlaleho ya Khomishene ya Dipatlisiso ya Tshusumetso e Bolotsana Diqetong tsa Mmuso.

Karolo ena ya tlaleho e teka ka botlalo kamoo ditheo tse ding tsa mmuso di ileng tsa kenakenwa, tsa utswetswa le ho senngwa hampempe.

Tsena di kenyeletsa dikgwebotso tsa mmuso tse kang Tshebeletso ya Difofane ya Afrika Borwa, Tsamaiso ya Dikgokahanyo le Tlhabisoleseding ya Mmuso le Tshebeletso ya Lekgetho ya Afrika Borwa.

Karolo ena ya tlaleho e fana ka setshwantsho se hloabaetsang sa kamoo ditheo tse ka sehlohlolong tsa demokerasi ya rona di neng di behilwe tsietsing le ho nyatsuwa ka maikemisetso a botlokotsebe. Ha ho a utsuwa feela tjelete e ngata, empa ditheo tse di ne di sa kgone ho sebetsa ka tshwanelo bakeng sa ho

fihlella mosebetsi eo di neng di e reretswe ha di thehwa.

Diphetho le dikgothaletso tsa Khomishene ya Zondo di tla thusa naha ho aha botjha ditheo tse naha le ho etsa hore ba ikarabellang ba jariswe molato. Re lokela ho netefatsa hore re ba sebedisa ho sireletsa ditheo tse naha ho isa bokamosong hore di se hlole di haptjwa hape.

Re lokela ho ema kgahlanong le maiteko kaofela leha e le afe a ho nyenyefatsa demokerasi ya rona e lwanetsweng ka thata – e ka ba hore maiteko ana a nka sebopeho sa bobodu dikgwebong tsa mmuso, ho thunthetsa makala a rona a qobello ya molao, sabotasi ya infrastraktjha ya rona ya moruo, kapa ditlhaselo tsa boikemelo le boitlhompho ba makgotla a rona a dinyewe.

Re lokela ho sireletsa Molaotheo wa rona, puso ya rona ya demokerasi le tsamaiso ya dikgetho kgahlanong le mang kapa mang ya batlang ho fokodisa demokerasi ya rona le ho hanela batho ba rona ba Afrika Borwa ka tokoloho ya bona e lwanetsweng ka thata.

Ho na le diqholotso tse ngata tseo re lokelang ho tobana le tsona ha re ntse re sebeletsa ho aha botjha le ho hlaphohelwa ditlamoraong tsa sewa sa COVID-19.

Ha re etsa seo, ha re tholeng matla a rona le kgothatso boitelong ba rona bo tebileng demokerasing ya rona le takatsong ya rona ya ho aha setjhaba se ipopileng, se lokolohileng le se lekalekanang.

Ke le lakaletsa tshohle tse molemo bakeng sa selemo seo re se lebileng.

# Thupello le ditshebeletso tsa mahala bakeng sa dikgwebo



**D**itheo tse tharo tsa mmuso di tsepamisitse maikutlo ka matla mabapi le ho thusa ho nolofatsa ho kena kgwebong Afrika Borwa bakeng sa ho hodisa moruo.

Webinara ya moraora tjena ya *Vuk Talks*, e neng e tshwerwe ke Tsamaiso ya Dikgokahanyo le Tlhahisoleseding ya Mmuso, e n e tshwerwe bakeng sa ho hlahisa temoso ya thomo, maano le ditshebeletso tse fanwang ke Dikhamphani le Khomishene ya Thepa ya Mautlwela (CIPC), Lekgotla la Dinyewe tsa Dikhamphani (CT) le Khomishene ya Ntlafatso e Pharaletseng ya Moruo wa Batho ba Batsho (B-BBEE).

Tsena kaofela ke ditheo tsa Lefapha la Kgwebisano, Diindasteri le Tlhodisano.

Ho ya ka Ofentse Shakung, Molaodi wa CIPC wa Ntjhatso le Tshebedisano le Motsamaisi wa E-learning, CIPC e na le mesebetsi e fapafapaneng, ho kenyeletsa le boingodiso ba dikhamphani, dikoporasi le ditokelo tsa thepa ya mautlwela (matshwao a kgwebo, diphatente, meralo le ditokelo tsa kgatiso).

CIPC e hlahisitse lepatlelo la yona la BizPortal bakeng sa ho fana ka mokgwa wa ho

ngodisa kgwebo ka inthanete le ditshebeletso tse ding bakeng sa ho nolofatsa motjha wa ho ngodisa kgwebo le ho ikobela ditlhokeho tse amehang.

BizPortal e neha ba batlang ho qala dikgwebo lepatlelo le nang le tsohle bakeng sa ho ngodisa kgwebo, ho ingodisetsa lekgetho, ho ngodisa lebitso la lepatlelo, ho etsa kopo ya setifikeiti sa B-BBEE, ho ingodisetsa Letlole la Ditlhapiso le Letlole la Inshorense ya ho Fellwa ke Mosebetsi, le ho bula akhaonte ya banka ya kgwebo.



“Ke motjha o sa batleng tshebediso ya dipampiri mme khamphani e tla ngodiswa nakong ya dihora tse 24 tsa ho kenya kopo. Re boetse re ekeletse ka ditshebeletso tsa kgwebo tsa Google, tse thusang dikhamphani ho ithuela porofaele ya kgwebo le websaete e tsitsitseng ya khamphani ho Google ma-

hala,” ho ile ha rialo Shakung.

Ho sebedisa ditshebeletso tsena, etela [www.bizportal.gov.za](http://www.bizportal.gov.za) mme o tobetse ‘register’ hodimo leqepheng. Ho bonolo ho sebedisa phothale ena mme e fana ka lesedi la mohato-ka-mohato mabapi le kamoo o ka ngodisang kgwebo kateng.

## Thupello ya mahala

CIPC hape moraora tjena e thakgotse lepatlelo la mahala la Learn-i-Biz la thupello ka inthanete bakeng sa ho thusa batsamaisi le baetapele ba dikgwebo tse nyane, tse mahareng le tse kgolo ho aha bokgoni ba bona ba ho tsamaisa dikgwebo tse atlehleng, ha ka nqa e nngwe ba netefatsa hore ba imatahanya le ditlhokeho tsa semolao.

“Lepatlelo lena ke tataiso ka mokgwa wa dijithale mme le kenyeletsa dithuto tsa vidio le diteko tseo o iketsetsang tsona bakeng sa mojule ka mong wa tse supileng,” ho ile ha rialo Shakung.

Dimojule di kenyeletsa thupello mabapi le hore khamphani le motsamaisi di bolela eng, batho ba ka sehloohong ka hara khamphani, maikarabelo jwalo-ka motsamaisi, ditabatabelo tsa bowena tsa ditjhelete le kgohlano ya ditabatabelo,

meputso ya batsamaisi le diphepele le boto ya batsamaisi.

Bakeng sa ho ingodisetsa thupello, etela [www.elearning@cipc.co.za](http://www.elearning@cipc.co.za).



## Lekgotla la Dinyewe tsa Dikhamphani

Ngaka Mohammed Chicktay, e leng Modulasetulo wa CT, o hlalositse ka hore setheo se thusa ho fana ka tharollo ya kapele ya dikgang tsa khamphani, tse amanang le dikopo le ditlletlebo tse entsweng ho ya ka Molao wa Dikhamphani wa bo-71 wa selemo sa 2008.

Tsena di kenyeletsa mabitsa a khamphani, botsamaisi le kotelo bakeng sa ho theha dikomiti tsa kahisano le maitshwaro. Hape e sheba botjha ditsebisano tsa boimatahanyo tse ntshitsweng ke CIPC, tse amanang le dikatoloso tsa nako bakeng sa ho hlophisa ditatemente tsa selemo ka seng tsa ditjhelete le ho bitsa dikopano tsa kakaretso tsa selemo ka seng.

“CT e sebetsana le dikopo tse fapafapaneng. Nakong ya COVID-19, ho tea mohlala, re amohetse dikopo tse ngata bakeng sa katoloso ya letsatsi la ho bitsa kopano ya kakaretso ya selemo ka seng,” ho ile ha rialo Chicktay.

Tshebeletso e nngwe ya mahala e fanwang ke CT ke tharollo ya dikgang. Motho a ka fetisetsa taba bakeng sa tharollo ka bonamodi, poelano le boahlodi, e le mokgwa o mong wa ho phema ho leba kgotla. CT e sebetsa jwaloka mothusi pakeng tsa mekga e mmedi.

“CT e kgothaletsa bonamodi bakeng sa ho baballa mesebetsi, ka ho qolleha nakong ya COVID-19, mme batho

ba lokela ho qala ho e sebedisa haholo,” ho ile ha rialo Chicktay.

Ha o batla ho tseba haholwanyane ka ditshebeletso tsa CT, etela [www.companiestribunal.org.za](http://www.companiestribunal.org.za).

## Khomishene ya B-BBEE

Ho ya ka Lindiwe Madonsela, e leng Molaodi e Moholo wa Boimatahanyo wa Khomishene ya B-BBEE, thomo ya setheo sena ke ho okamela, ho hlokomela le ho kgothaletsa ho ikobela Molao wa B-BBEE wa bo-46 wa selemo sa 2013.

E boetse e batlisisa ditlwaello tsa ho etsa eka batho ba batsho ke bona ba etellang kgwebo pele empa ho se jwalo; e reretswe ho eketsa tsebo le ho kgothaletsa temoso ya setjhaba mabapi le B-BBEE, ka ho kenya tshebetsong mehato ya thuto le temoso; le ho fana ka tataiso setjhabeng.

Mang kapa mang ya belaelang kapa ya tsebang ka tlolo ya Molao, jwaloka moo batho ba batsho ba sebediswang eka ke beng ba kgwebo bakeng sa ho fihlella dintlha tsa B-BBEE, a ka kenya tletlebo khomisheneng.



Ho tea mohlala, basebeletsi ka hara setheo ba ka lemoha hore setheo se behile batho bao e seng bona ka pele ka ho etsa eka batho ba batsho ke boradiabo kapa bahlanka ba phethahatso empa ho se jwalo, Madonsela o ile ha rialo.

Ha o batla ho tseba haholwanyane ka Khomishene ya B-BBEE, etela [www.bbbee.com-mission.co.za](http://www.bbbee.com-mission.co.za)